




# Storybooks South Africa

[global-asp.github.io/storybooks-southafrica](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica)

## Mokibelo Wa Go Fiša Tšhiritšhiri

Written by: Nombulelo Thabane  
Illustrated by: Wiehan de Jager  
Translated by: Maphokane Mapule Mohlamme


This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks South Africa in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



# Mokibelo Wa Go Fiša Tšhiritšhiri



✎ Nombulelo Thabane

👤 Wiehan de Jager


👉 Maphokane Mapule Mohlamme

😊 Sepedi

📖 Level 3



E be e le ka kgwedi ya Manthole, e le Mokibelo e bile letšatši le fiša ka kudu. “Bontle, Mpho le Lerato, sepelang le ye go raloka!” gwa realo Mma go rena. “Ga ke le nyake kgaufsi le nna.”





Re boetše gae re apere marokgokgwana a ka fase fela, re thothomela. Re be re sa thothomedišwe ke go kwa phefonyana fela. “Ke. Ke ke dikgomo,” re bolela ka sello. “Dikgomo di jele diaparo tša rena.” O gopola go re Mma o ile a re kgolwa? Ka pelanyana maragonyana a rena a be a le boruthu. Eupša borutho bjo e be e se bja letšatši.

Ra lebelela kgomo ye nngwe gape. Yona e be sohla selo se botala bja legodimo. "Ke malethekana wa kai" gwa goeela Bontle.



Re ile ra tšwa ka ngwakong re kitima. "A re yeng nokeng," gwa realo Lerato. "Kua nokeng go tloga go fodile." "Eupša Mma o il a re botša gore re se ka ra rutha ka nokeng," gwa realo Bontle. "Re ka se ka ra rutha," gwa araba Lerato. "Re tla raloka mo morithing kgauksi le meetse." Eupša go raloka dibeke go a lapiša, le ge o ka ralokela ka fase ga mehlaare kgauksi le noka.







La mathomo re ile ra ntšha dieta tša rena.  
Eupša re be re sa hwa ke phišo. Gomme ra  
apola dihemphe le dikhete tša rena. Le ge go  
le bjalo re e swa ke phišo.



Go be go na le dikgomo kgaufsi le noka, di  
iphsina ka bjang bjo monate. Bontle o ile a  
lebelela godimo. "Lebelela kgomo yela! Ke  
eng seo se le go ka gare ga molomo wa  
yona?" "E ja letšoba le le khibidu," gwa realo  
Lerato. "Ga se letšoba le le khibidu," gwa  
goelela Mpho. "Ke hemphe ya gago."




Re ile ra di lebelela ka fase ga mehlaire. Ra  
lebelela ka sethokgweng. Re di nyakile  
gohle.



Re ile ra tsenya maoto a rena ka meetse ng  
go re a fole. Ra thoma go gasana ka  
meetse. Ka pelanyana re be setse re thapile  
go thapa ka meetse.



“E tlang! A re rutheng,” gwa realo Mpho.  
“Mma a ka se tsebe.” Re ile ra rutha ra  
lebala le go lebelela nako.



Letšatši le be le šetše le thoma go sobelela,  
e bile re thoma go kwa le go tonyanyana.  
Diaparo tša rena di kae?